

PREKORAČENJE PO TRANSAKCIONOM RAČUNU (OVERDRAFT, DOZVOLJENO PREKORAČENJE) INFORMACIONI LIST SA REPREZENTATIVNIM PRIMJEROM USLUGE

Vrsta usluge	Prekoračenje po transakcionom računu
Naziv i adresa sjedišta banke	Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Iznos usluge, oznaka valute, uslovi korištenja	
Korisnici: Vlasnici transakcionih računa u Banci koji imaju redovan mjesečni priliv na transakcioni račun Banke (plata, penzija, invalidnina), a poslije primanja prvog redovnog mjesečnog priliva na račun u Banci. Maksimalni zajednički iznos za prekoračenje i kartice 10.000 KM zavisno od iznosa mjesečnih primanja. Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja ne može iznositi više od 3 neto mjesečna primanja. Osnovica za obračun dozvoljenog prekoračenja obračunava se kada se od prosjeka ukupnih redovnih mjesečnih priliva, u posljednja tri mjeseca, na transakcioni račun klijenta u Banci ili prema izvodima s druge banke (za posljednja tri mjeseca), a uz ovjerene platne liste, ili validnu dokumentaciju na osnovu koje se mogu vidjeti mjesečna primanja (plata, ček za penziju, topli obrok ako se isplaćuje nezavisno od plate, itd.) oduzmu sve obveze po kreditima (bez obzira na način povrata tih obveza: saglasnost o zapljeni, trajni nalog, uplate na šalteru ili drugoj banci/pošti) te je tako dobijeni iznos osnovica za obračun dozvoljenog prekoračenja. Obaveze po kreditima provjeravaju se u Centralnom registru kredita (u daljnjem tekstu: CRK) te u informacionom sistemu Banke, ako se dozvoljeno prekoračenje odobrava tražiocu koji je već korisnik usluga banke. Ukoliko CRK ili sistem banke ne prikazuju nikakve obaveze tražioca prekoračenja, osnovica za dozvoljeno prekoračenje jeste iznos prosjeka ukupnih redovnih mjesečnih priliva, u posljednja tri mjeseca, na transakcioni račun klijenta u Banci ili prema izvodima s druge banke (za posljednja tri mjeseca), a uz ovjerene platne liste, ili validnu dokumentaciju na osnovu koje se mogu vidjeti mjesečna primanja (plata, ček za penziju, topli obrok ako se isplaćuje nezavisno od plate, itd.).	
Trajanje ugovora	
Trajanje ugovora, za prekoračenja sa automatskom obnovom, je 6 mjeseci, uz automatsko produživanje ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi: - ukoliko je korisnik računa primio preko računa otvorenog u Banci najmanje jedno redovno mjesečno primanje ili je uplatio minimalno jednu uplatu u posljednja 3 mjeseca - ukoliko je račun u pozitivnom saldu, u dozvoljenom prekoračenju ili u nedozvoljenom prekoračenju do 70,00 KM (uključujući i 70,00 KM). - ukoliko je u posljednjih dvanaest mjeseci koristio bar jedan dan prekoračenje Klijenti kojima se nisu obnovila prekoračenja zbog neispunjavanja gore navedenih uslova mogu ponovo podnijeti zahtjev za odobrenje dozvoljenog prekoračenja, a prekoračenje će se odobravati prema navedenim uslovima. Ukoliko se dozvoljeno prekoračenje ne koristi u periodu dužem od 12 mjeseci, Banka ima pravo zatvoriti ili smanjiti visinu odobrenog prekoračenja. Za klijente sa ugovorom o radu na određeno vrijeme može se odobriti dozvoljeno prekoračenje bez automatske obnove sa rokom trajanja limita minimalno dva mjeseca kraćim od roka isteka ugovora o radu, a najduže 6 mjeseci.	

Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslovi i način odustajanja, visina troškova	
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o prekoračenju, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da nije počeo koristiti odobrena sredstva, ili se nije izričito odrekao prava na odustanak. Korisnik prekoračenja je dužan da o svojoj namjeri da odustanka od ugovora obavjestiti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. U slučaju odustanka Korisnika prekoračenja od ugovora, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu zahtjeva. Banka ima pravo na naknadu svih stvarnih troškova nastalih zaključenjem ugovora.	
Podaci o nominalnoj kamatnoj stopi - NKS	Dozvoljeno prekoračenje po transakcionim računima obračunava se po fiksnoj kamatnoj stopi 15,49%.
Druge naknade i troškovi Korisnik će plaćati Banci naknade po ugovoru u skladu sa važećim tarifnikom Banke u vrijeme kada se naknada obračunava. Vrste, visina i vrijeme naplate naknada definisani su u tarifniku Banke. Tarifnik naknada je sastavni dio opštih uslova poslovanja Banke i dostupan je Korisniku u poslovnim prostorijama i na web stranici Banke, Prilikom utvrđivanja vrste i visine naknada Banka će uzeti u obzir godišnju stopu inflacije koju objavljuje Agencija za statistiku BiH za proteklu godinu, te skladu s tim , a radi postizanja ekonomske opravdanosti poslovanja Banke, naknade za usluge u skladu sa ugovorom mogu biti promijenjene, o čemu će Korisnik biti obaviješten kroz opšte uslove poslovanja. Naknade koje važe u vrijeme zaključenja ovog ugovora su:	- Otvaranje prekoračenja se vrši samo uz korištenje jednog od paketa usluga (Start, Srebrni i Zlatni): bez naknade - Promjena iznosa dozvoljenog prekoračenja na zahtjev klijenta 15,00 KM - Naknada za obnovu prekoračenja 15,00 KM - Vođenje TR za korisnike paketa Zlatni, Srebrni i Start: bez naknade - Naknada za vođenje paketa Zlatni 17,90 KM - Naknada za vođenje paketa Srebrni 10,90 KM - Naknada za vođenje paketa Start 6,90 KM - Mjenica 5 KM
Instrumenti obezbjeđenja	- Mjenica
Korištenje notarskih usluga i ostali troškovi u vezi sa ovom uslugom	Ne postoje notarski i drugi troškovi u vezi sa ovom uslugom
Zatezna kamata i ostale naknade u vezi sa neispunjavanjem preuzetih obaveza	Na dospjele a neizmirene obaveze prema Banci (iznos dospelih obaveza po otplati), Banka obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po kamatnoj stopi od 10,95% godišnje, ali ne po većoj stopi od zakonske zatezne kamate određenom odgovarajućim propisima.
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza prema banci	
U slučaju da klijent ne izmiruje svoje kreditne obaveze, obračun zatezne kamate počinje teći 25-og dana od dana dospijeca i obračunava se od dana dospijeca do dana izmirenja duga.	

Addiko Bank

Ukoliko Korisnik kasni sa ispunjenjem obaveza iz ugovora pet dana, Banka je ovlaštena jednostrano bez otkaznog roka otkazati ovaj ugovor, te aktivirati instrumente obezbjeđenja utvrđenim redoslijedom u skladu sa ugovorom. Prije isteka roka iz prethodnog stava i prije aktiviranja instrumenata obezbjeđenja Banka je ovlaštena pokušati naplatiti svoja potraživanja pozivanjem Korisnika na plaćanje putem telefonskih poziva, slanjem SMS/email/pismenih poruka, održavanjem sastanaka ili posjeta Korisniku.	
Prava korisnika	
Tražilac kredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti bez plaćanja naknade dobije izvod iz Centralnog registra kredita, te kopiju nacrtu ugovora o kreditu Banka zadržava pravo da nacrt ugovora o kreditu ne stavi na uvid tražiocu kredita za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove banke za odobravanje konkretnog kreditnog proizvoda.	
Period važenja uslova iz informacionog lista	30 dana od dana preuzimanja ponude/standardnog informacionog lista

REPREZENTATIVAN PRIMJER UKUPNIH TROŠKOVA PREKORAČENJA PO TRANSAKCIONOM RAČUNU
Prekoračenje u iznosu od 2.000 KM, rok otplate 6 mjeseci, kamatna stopa 15,49%, uz trošak naknade za vođenje paketa i trošak jedne mjenice

Nominalna kamatna stopa	15,49 %	Ukupno: 91,33 KM
Efektivna kamatna stopa	26,12 %	
Naknada za vođenje paketa	6,90 KM	Ukupno: 41,40 KM
Troškovi mjenica	5 KM	5 KM
Osiguranje prekoračenja	nema	nema
Notarske usluge	nema notarskih usluga	nema troškova

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista (upisuje tražilac kredita): _____

Potpis tražioca kredita kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista: _____